

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 16 ♦ Maj 2012. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. maja, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Što se tiče redovnih zakonodavnih aktivnosti u maju, Skupština je usvojila 18 zakona, a odbori su razmatrali 28 predloga zakona. Takođe, odbori su, u okviru svoje nadzorne uloge, održali nekoliko konsultativnih saslušanja, razmotrili niz izvještaja i organizovali nekoliko posjeta institucijama.

Tema broja ovog mjeseca je usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, čija primjena počinje 31. jula tekuće godine. Neke od najznačajnijih novina u Poslovniku odnose se na formiranje Odbora za antikorupciju i Odbora za evropske integracije, kao i na rješenje koje omogućava veću prolaznost (stavljanje na dnevni red sjednice) predloga akata poslanika parlamentarne manjine koji nijesu dobili većinu u radnim tijelima.

Takođe, podsjećamo da je ovog mjeseca Evropska komisija usvojila Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi, u kojem je istaknuto da je Skupština ostvarila napredak u pogledu jačanja zakonodavne i nadzorne uloge, kao i u pogledu povećanja stepena transparentnosti i saradnje sa civilnim sektorom. Jasna preporuka EK da se otvore pristupni pregovori od izuzetne je važnosti za našu državu.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni Parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

U isto vrijeme, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

*S poštovanjem,
Služba Skupštine*



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Tokom maja, Skupština je donijela 18 zakona.

Na četvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijeti su sljedeći zakoni: Zakon o vazdušnom saobraćaju, Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, Zakon o izdavačkoj djelatnosti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju, Zakon o izmjeni Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrometeorološkim poslovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe i Zakon o potvrđivanju Temelnog ugovora između Crne Gore i Svete Stoline.

Takođe, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, kao i Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu i rezultatima parlamentarnog nadzora u 2011. godini.

Na šestoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijeti su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2012. godinu, Zakon o dopunama Zakona o akcizama, Zakon o carinskoj tarifi, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o poreskoj administraciji i Zakon o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediterranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Temelnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o carinskoj tarifi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2012. godinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o akcizama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o poreskoj administraciji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i nije dobio većinsku podršku Odbora.
- **Predlog zakona o pomilovanju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela uvreda i kleveta** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o digitalnoj radio – difuziji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama** potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmijenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o ekonomskoj saradnji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ekonomskoj saradnji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Regije Abruco (Republika Italija)** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog amandmana na Ustav Crne Gore** utvrđen od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog ustavnog zakona za sprovođenje amandmana na Ustav Crne Gore** utvrđen od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o Sudskom savjetu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Drugi akti razmatrani na odborima:

- **Predlog odluke o utvrđivanju zarade i drugih primanja predsjednika i sekretara Državne izborne komisije** usvojen od strane Administrativnog odbora.
- **Predlog odluke o izboru dva člana Sudskog savjeta** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Administrativnog odbora.

NADZORNA AKTIVNOST



- Na petoj (posebnoj) sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini, u okviru tačke dnevnog reda „Premijerski sat i poslanička pitanja“, na pitanja poslanika odgovarali su predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić i ministri u Vladi. Predsjedniku Vlade postavljeno je sedam, a ministrima 75 pitanja. Takođe, ministrima je postavljeno još sedam dopunskih pitanja.
 - Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije održala je 4. maja nastavak sjednice, na kojoj je usvojila zaključke u vezi sa kontrolom postupka privatizacije preduzeća „Staklenici“ A.D. i „Elastik-plastik“ A.D. Takođe, Komisija je nastavila ranije započetu raspravu o privatizaciji preduzeća „Vektra Jakić“ A.D. Pošto se predstavnik kompanije „Vektra Montenegro“ – sadašnji vlasnik „Vektre Jakić“ i predstavnik sindikata „Vektre Jakić“ nijesu odazvali pozivu na sjednicu, Komisija je odlučila da im se ponovo upute pozivi na narednu sjednicu, kada će biti nastavljena i rasprava po ovoj tački dnevnog reda.
 - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održao je 7. maja konsultativno saslušanje na temu: „Sprovođenje Zakona o bankama u dijelu koji se odnosi na bankarskog ombudsmana“. Sjednici su, pored bankarskog ombudsmana dr Halila Kalača, prisustvovali predstavnici: Centralne banke Crne Gore, Udruženja banaka Crne Gore kao i nevladinih organizacija: Građanski bankarski ombudsman i Centar za zaštitu potrošača.
- Na raspravi se Odbor upoznao sa radom bankarskog ombudsmana, kao i sa problemima sa kojima se

suočavaju komitenti i njihovi jemci u ostvarivanju svojih finansijskih prava kod banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija. Pitanja poslanika odnosila su se, između ostalog, na: nadležnosti bankarskog ombudsmana, kreditnu aktivnost banaka, unapređenje informisanosti i povećavanje nivoa finansijske pismenosti klijenata, broj primljenih prigovora za zaštitu finansijskih prava klijenata, neblagovremeno dostavljanje informacija i dokumentacije bankarskom ombudsmanu od strane banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija, kao i na nesolidarnost bankarskog sektora sa privredom i građanima Crne Gore. Konstatovano je da je u toku procedura utvrđivanja Predloga zakona o potrošačkim kreditima, koji bi trebalo da unaprijedi zaštitu korisnika usluga u finansijskom sektoru.

- Odbor za rodnu ravnopravnost, na sjednici održanoj 10. maja, razmotrio je, kao zainteresovano radno tijelo, Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2011. godinu, u dijelu svoje nadležnosti. Sjednici je prisustvovao Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šučko Baković. Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio da podrži Izvještaj i predloži Odboru za ljudska prava i slobode i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu da predlože Skupštini da ga prihvati.
- Na sjednici održanoj 11. maja, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je Izvještaj Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore o radu Državnog tužilaštva za 2011. godinu. Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova podržao Izvještaj.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Đorđe Pinjatić, članovi Odbora: Šefkija Murić, Halil Duković i Vasel Sinishtaj i Služba Odbora posjetili su 14. maja instituciju Zaštitnika ljudska prava i sloboda Crne Gore.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šučko Baković upoznao je članove Odbora sa radom institucije, prostornim i administrativnim kapacitetima, kao i sa problemima sa kojima se ova institucija suočava, koji se odnose prvenstveno na nedostatak stručnog osoblja. Stručno osoblje je prije svega neophodno jer je novim Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore proširena nadležnost Zaštitnika, koji je ustanovljen kao nacionalni mehanizam za zaštitu lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i kao institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije. Na sastanku je izražena spremnost za nastavak dosad uspješne saradnje Zaštitnika i Odbora.

- Odbor za ljudska prava i slobode, na sjednici održanoj 14. maja, razmotrio je Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2011. godinu. Sjednici su prisustvovali: Šefko Crnovršanin, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Radenko Lacmanović i Aleksa Ivanović, članovi Savjeta Agencije.

Odbor je ocijenio da u Crnoj Gori u 2011. godini stanje u oblasti zaštite ličnih podataka nije bilo na zadovoljavajućem nivou, ali su uočljivi pozitivni pomaci. Odbor je jednoglasno prihvatio Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka za 2011. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti izvještaj sa predlogom zaključka.

- Na sjednici održanoj 14. maja, Odbor za ljudska prava i slobode je razmotrio Program rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2012. godinu. Sjednici je prisustvovao direktor Centra Derviš Selhanović.

Odbor je ocijenio da Centar treba i dalje da doprinosi razvoju multikulturalizma i tolerancije u društvu, a što se najbolje može postići realizacijom zajedničkih projekata pripadnika različitih manjinskih naroda. Odbor je većinom glasova prihvatio Program rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za 2012. godinu.

- Na sjednici održanoj 14. maja, Odbor za bezbjednost i odbranu razmotrio je Izvještaj o radu Ministarstva odbrane za 2011. godinu, Izvještaj o stanju u Vojski Crne Gore za 2011. godinu i Izvještaj o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu u 2011. godini. U radu sjednice učestvovali su ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić, sekretar Ministarstva Nada Ulićević i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore viceadmiral Dragan

Samardžić.

Odbor je upoznat sa sprovedenim aktivnostima nadležnih institucija u prethodnoj godini, a iznio je i sugestije za unapređenje rada u narednom periodu.

- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, na sjednici održanoj 18. maja, razgovarali su sa Zoranom Jocovićem, kandidatom za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji i sa Verom Joličić – Kuliš, kandidatom za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj. Nakon diskusije, Odbor je većinom glasova podržao predložene kandidate za ambasadore u Ruskoj Federaciji i Saveznoj Republici Njemačkoj.
- Odbor za ljudska prava i slobode, na sjednici održanoj 24. maja, razmotrio je Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2011. godinu.

Sjednici je prisustvovao Šučko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. On je izjavio da se poštovanje prava i sloboda građana od strane organa javne uprave ne može ocijeniti zadovoljavajućim, ali i konstatovao da u Crnoj Gori nema masovnog i sistematskog kršenja ljudskih prava i sloboda.

Članovi Odbora jednoglasno su ocijenili da je u Izvještaju na kvalitetan način prikazan rad institucije Zaštitnika u izvještajnom periodu. Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2011. godinu i predložio Skupštini da isti prihvati.

- Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode posjetila je 28. maja JU Dječiji dom „Mladost” u Bijeloj. Na poziv Odbora, Dječiji dom posjetili su i Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja i Nevenka Stanković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za prava djeteta.

Kroz neposredan razgovor sa djecom i zaposlenima i obilazak Dječijeg doma, članovi Odbora su se upoznali sa uslovima života i rada u Domu. Informisani su da je tokom prošle godine uz pomoć donacija rekonstruisan krov na objektu Doma, kao i da su otvoreni frizerski i kozmetički salon i Internet centar za potrebe obuke i obrazovanja djece. Takođe, urađena je i spoljna pristupna rampa za potrebe lica koja se otežano kreću.

Svi koji su posjetili Dječiji dom bili su jedinstveni u ocjeni da se uslovi u Domu svakodnevno poboljšavaju, zahvaljujući brojnim aktivnostima države, ali i značajnoj podršci donatora. Ipak, Odbor je zaključio da je neophodno dalje jačanje stručnih kapaciteta i zapošljavanje više stručnih lica koja su u direktnom kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Takođe, zaključeno je da u narednom periodu aktivnosti treba usmjeriti na proces decentralizacije i deinstitucionalizacije, kao i na otvaranje servisa za podršku djeci na lokalnom nivou.

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Obilježena 6. godišnjica nezavisnosti Crne Gore

U susret Danu nezavisnosti, Skupština Crne Gore organizovala je niz aktivnosti.

Skupštinu je 18. maja posjetilo oko 70 učenika petog razreda podgoričkih osnovnih škola „Maksim Gorki“ i „Savo Pejanović“, koji su predsjedniku Krivokapiću uručili čestitke povodom državnog praznika. Učenici su u društvu učiteljica obišli zdanje parlamenta i razgovarali sa zaposlenima, a posjetu su završili iscrtavanjem poruka u obliku reljefa, zastave i grba Crne Gore na platou ispred Skupštine, koje su svojoj domovini darivali za praznik.

Istog dana, u holu Skupštine otvorena je izložba „Obnova crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti 1910“, autora Srđe Pejovića, koju je Skupština organizovala u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore. Na izložbi je na 12 panoa predstavljeno 75 fotografija i dokumenata krunisanih evropskih vladara i predsjednika vlada, jubilarnih plaketa, čestitki stranih vladara, fotografije Cetinja u danima proslave i dr. U horizontalnim vitrinama izložena su originalna dokumenata - 12 čestitki na francuskom jeziku, koje je kralj Nikola dobio 1910. godine od stranih vladara, kao potvrdu saglasnosti sa činom obnove crnogorskog kraljevstva.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić

je tradicionalno na Dan nezavisnosti, 21. maj, građanima Crne Gore uputio čestitku sa vrha crnogorske svete planine, a tom prilikom istakao je da je vrijeme da kurs okrenemo ka ekonomskom napretku Crne Gore.

Predsjednik je potom bio gost „Šednika na gumnu“, koji su prvi put pod Lovćenom organizovali Studentsko vijeće Pravnog fakulteta i ELSA. Krivokapić se na početku besjede na temu „Crna Gora i Evropa“, zahvalio svima koji su se popeli na Lovćen i poklonili sjenama velikog Njegoša.

Obraćajući se studentima, predsjednik Krivokapić je rekao da je njihova generacija rođena i odrasla u zlom vremenu, vremenu svađa, ratova, sukoba, te da je Crna Gora morala više puta u istoriji da obnavlja nezavisnost i slobodu. Izjavio je da je „Crna Gora stalno bila u Evropi, inače ne bi postojala. I Balšići i Crnojevići i Vojislavljevići su bili u Evropi i to priznati i poznati. U svim arhivima, mletačkim, vatikanskim naći ćete veliku priču o maloj Crnoj Gori“ i dodao da je sudbina male zemlje da napravi više istorije nego što prave veće zemlje.

Studenti ELSA-e su imali priliku da diskutuju sa predsjednikom, a izrečena je obostrana nada da će ovakvi susreti postati tradicija.

Savjetnik u poslaničkom klubu CDU/CSU Bundestaga Hans-Joachim Falenski boravio u posjeti Skupštini Crne Gore

Savjetnik u poslaničkom klubu vladajuće CDU/CSU koalicije za spoljnu i bezbjednosnu politiku i evropske poslove u Saveznom parlamentu Njemačke Hans-Joachim Falenski boravio je 4. maja u posjeti Skupštini Crne Gore. On je bio glavni gost na tribini pod nazivom „Crna Gora i Evropska unija – uloga i zadaci parlamenta u procesu evropskih integracija“, koju je organizovao Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.

Gospodin Falenski predstavio je njemačka iskustva i odnos prema pitanju proširenja Evropske unije. Govorio je o odnosima sa državama Zapadnog Balkana i članicama Unije, kao i o nadležnostima Bundestaga u podjeli vlasti. Falenski je istakao posebnu važnost Bundestaga u procesu donošenja odluka o proširenju EU, navodeći kao primjer nedavno razmatranje preporuke za otpočinjanje pregovora Crne Gore za članstvo. On je kazao da je preporuka za otvaranje pregovora potvrda posvećenosti reformama koje Crna Gora sprovodi u

cilju dostizanja visokih demokratskih standarda, ali da će predstojeći period donijeti veliki broj izazova na koje treba adekvatno odgovoriti.

Nakon tribine, Falenskog je primio generalni sekretar Skupštine Damir Davidović. Generalni sekretar upoznao je gosta sa najznačajnijim promjenama u radu Skupštine u proteklom periodu, usmjerenim na stvaranje uslova da ona može kvalitetno igrati svoju ulogu u daljim fazama procesa evropskih integracija. On je dodao da je unapređenju samostalnosti Skupštine značajno doprinijelo unapređenje administrativnih kapaciteta, veći stepen finansijske nezavisnosti i uvećanje budžetskih sredstava za rad Skupštine.

Generalni sekretar je istakao da su uslovi za rad poslanika i službenika i dalje nezavidni, te da je Skupština najtransparentnija institucija u zemlji. Sagovornici su se saglasili da postoji potreba unapređenja administrativnih i stručnih kapaciteta u poslaničkim klubovima, koji moraju biti prva linija stručne i političke podrške radu svakog poslanika.

Evropska komisija objavila Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi

Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi, u kojem se nedvosmisleno preporučuje članicama EU da otvore pristupne pregovore sa Crnom Gorom sljedećeg mjeseca.

U Izvještaju se ističe da je Crna Gora ostvarila dodatni napredak u sprovođenju reformi i konstatuje se, između ostalog, da je postignut dalji napredak u jačanju rada Skupštine, profesionalizacije i depolitizacije državne uprave, slobode medija i saradnje sa civilnim društvom.

U dijelu Izvještaja koji se tiče napretka u radu Skupštine Crne Gore, naglašava se jačanje njene zakonodavne i nadzorne funkcije, uključujući i pitanje vladavine prava, kao i jačanje administrativnih kapaciteta, povećanje stepena transparentnosti i saradnje sa civilnim sektorom, ukazujući istovremeno na potrebu daljeg sprovođenja reformi.

„U septembru 2011. godine usvojeni su amandmani na Zakon o izboru odbornika i poslanika, čime je zakonski okvir za sprovođenje izbora usklađen sa Ustavom i dat odgovor na glavne preporuke OSCE/ODIHR i Venecijanske komisije u vezi sa izborima. Implementacija izbornog zakonodavstva je započeta. Upražnjene poslaničke pozicije počele su da se popunjavaju prema redoslijedu na izbornoj listi. (...) Nadzorna uloga Skupštine dodatno je ojačana, naročito kroz stalan rast

broja parlamentarnih pitanja, kontrolnih i konsultativnih saslušanja visokih državnih zvaničnika i razmatranje izvještaja podnijetih od strane raznih institucija. Kada je u pitanju parlamentarni nadzor u oblasti borbe protiv korupcije, Skupština je u februaru 2012. godine prvi put odlučila da pokrene parlamentarnu istragu i formira anketni odbor, sa zadatkom da prikupi informacije i pripremi izvještaj o navodnoj korupciji prilikom privatizacije kompanije Telekom Crne Gore.“

Dalje se navodi da je administrativni kapacitet Skupštine dodatno ojačan, prvenstveno kroz povećanje broja zaposlenih, ali i da je potrebno ulagati stalne napore kako bi se dodatno ojačali administrativni i stručni kapaciteti. Takođe, navodi se da je postignut napredak u pogledu transparentnosti rada – Skupština je u decembru 2011. godine počela da objavljuje preglede pojedinačnih glasanja poslanika na svojoj internet stranici, a i preduzete su dalje mjere ka poboljšanju interakcije sa civilnim društvom i javnošću. I u zaključku segmenta posvećenog Skupštini, ponovljeno je da je postignut dalji napredak, ali i naglašeno da je potrebno nastaviti sa ulaganjem napora, prvenstveno u pogledu temeljnih provjera usklađenosti novih zakona sa zakonodavstvom EU, kao i to da je potrebno dodatno ojačati kapacitet Skupštine za nadzor i kontrolu izvršne vlasti.

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi možete pronaći na linku:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/montenegro_spring_report_en.pdf

Održano IX okupljanje zvaničnika Jugoistočne Evrope i SAD u Bečićima

IX okupljanje zvaničnika Jugoistočne Evrope i SAD održano je 25-27. maja 2012. godine u hotelu „Splendid“ u Bečićima. Okupljanje je otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.

Na koktelu dobrodošlice, predsjednik je poručio da je dobro što su se ljudi različitih nacija, vjera i jezika okupili oko iste ideje – javnog dobra, odnosno zajedništva i tolerancije. Nakon toga, visokim zvanicima obratili su se zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Robert Aderholt, koji su poručili da

je zajedništvo moguće u različitosti.

Okupljanje je nastavljeno naredna dva dana, radnim dijelom, a događaj se mogao pratiti uživo na veb sajtu Skupštine Crne Gore.

Ovaj događaj okuplja oko 300 zvaničnika iz 30-ak država Evrope i SAD i organizuje se svake godine po uzoru na Nacionalni molitveni doručak u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim državnih zvaničnika, skupu su prisustvovali i lideri, političari, kulturni i sportski radnici i drugi ugledni ljudi iz regiona i svijeta, okupljeni oko ideje prijateljstva i međusobnog razumijevanja i dijaloga.

Proljećno zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO u Talinu

Parlament Estonije bio je domaćin Prolječnog zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO, koje je održano 25-28. maja u Talinu. U radu Parlamentarne skupštine učestvovali su i stalni članovi delegacije Skupštine Crne Gore, poslanici Borislav Banović i Vasilije Lalošević.

Zasijedanje je okupilo oko 300 parlamentaraca iz 28 zemalja članica NATO, kao i delegata iz partnerskih zemalja i posmatrača, radi razmatranja pitanja međunarodno bezbjednosnog karaktera.


Prvog dana zasijedanja, održan je sastanak Parlamentarnog komiteta NATO – Rusija, a zatim i sastanak

Stalnog komiteta. Drugi i treći dan zasijedanja posvećeni su sjednicama radnih tijela: Političkog komiteta, Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti, Komiteta za nauku i tehnologiju, Komiteta za odbranu i bezbjednost i Komiteta za ekonomiju i bezbjednost.

Plenarna sjednica održana je 28. maja, a učesnicima su se obratili: predsjednik PS NATO dr Karl Lamers, predsjednik Parlamenta Estonije Ene Ergma, predsjednik Republike Estonije Tomas Hendrik Ilves i zamjenik generalnog sekretara NATO Aleksandar Veršbou, nakon čega je uslijedila diskusija učesnika skupa o aktuelnim temama.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

TEMA BROJA



Usvojene izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Crne Gore

Skupština Crne Gore usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore 8. maja 2012. godine. Predlog odluke potpisan je na Kolegijumu predsjednika Skupštine, konsenzusom svih poslaničkih klubova, čime je nastavljena dosadašnja dobra praksa da se Poslovnik usvaja saglasnošću svih klubova poslanika.

Izmjene i dopune Poslovnika prvenstveno su usmjerene ka jačanju uloge Skupštine u procesu evropskih integracija i njene kontrolne uloge, kroz osnivanje novih radnih tijela, te izmjenu i proširivanje nadležnosti postojećih, zatim kroz unapređenje institutâ nadzora poput parlamentarnog saslušanja i poslaničkog pitanja, kao i obezbjeđivanje veće prolaznosti predloga akata poslanika parlamentarne manjine ka plenarnoj proceduri.

Jedna od najznačajnijih novina u Poslovniku je osnivanje Odbora za antikorupciju, koji će imati zadatak da nadgleda rad državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Druge ključne izmjene Poslovnika odnose se na podjelu jednog broja odbora, zbog uvećanja obima njihovih nadležnosti. Umjesto dosadašnjeg Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, formiraju se Ustavni odbor i Zakonodavni odbor, tako da je ovom prvom dato u nadležnost da razmatra predlog za promjenu Ustava, predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, kao i da se bavi drugim pitanjima u vezi sa promjenom i primjenom Ustava. Takođe, Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije podijeljen je na Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i Odbor za evropske integracije. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike baviće se, između ostalog, i statusom crnogorskih iseljenika, sa ciljem ostvarivanja, unapređivanja i zaštite njihovih prava. A osnivanjem odbora sa zadatkom praćenja pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i davanja mišljenja o pregovaračkim pozicijama i drugim pitanjima, Skupština Crne Gore još jednom je potvrdila svoju punu posvećenost procesu pridruživanja.

Takođe, proširene su nadležnosti svih odbora. Odbor za bezbjednost i odbranu dobio je obavezu parlamentarne kontrole rada ne samo policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, već i drugih bezbjednosnih organa i službi, dok će Odbor za ljudska prava i slobode razmatrati i zauzimati stavove po predstavkama građana i pravnih lica koje se odnose na ostvarivanje

prava građana. Novina u radu Skupštine je i to što će svaki odbor, u okviru svoje nadležnosti, pratiti i ocjenjivati usklađenost zakona sa pravnom tekovinom EU i pratiti primjenu usvojenih zakona. Poslovnikom je uređen i način osnivanja pododbora, koji će djelovati isključivo u okviru odbora koji su ih obrazovali.

S ciljem obezbjeđivanja veće prolaznosti (stavljajući na dnevni red plenarne sjednice) predloga akata opozicionih stranaka, Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika je uređeno da predlog dnevnog reda sadrži i predlog akta koji su podnijeli poslanici parlamentarne manjine, a koji nije dobio većinu u radnim tijelima.

Izmjenama Poslovnika je unaprijeđen i institut premijerskog sata, koji će se održavati jednom mjesečno. Ovim je izmijenjeno prethodno rješenje, kojim je bilo definisano da se premijerski sat održava jednom u dva mjeseca. Takođe, poslaniku koji postavlja pitanje predsjedniku Vlade biće omogućeno da komentariše njegov odgovor u trajanju najviše tri minuta, a zatim predsjednik Vlade ima pravo da odgovori na komentar.

Osnivanjem novih odbora i proširivanjem nadležnosti postojećih, kao i drugim usvojenim rješenjima, biće obezbijeđeni novi institucionalni mehanizmi za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, što će direktno doprinijeti kvalitetu rada najvišeg zakonodavnog organa.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore primjenjivaće se od 31. jula 2012. godine.



IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



ZAKON O CARINSKOJ MINIMALNOJ TARIFI ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU

6/19. decembar 1903.

MI
NIKOLA I
Po milosti Božjoj
KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE
Na predlog Našega Ministra Finansija,
Saslušavši Naš Državni Savjet,
Riješismo se narediti i naređujemo ovaj

ZAKON O O CARINSKOJ MINIMALNOJ TARIFI

Čl. 1

Na robu koja se uvozi ili izvozi iz knjaževine Crne Gore, naplaćuje se carina po uvoznoj, odnosno izveznoj tarifi, koje su sastavni dio ovoga zakona.

Roba koja se provози kroz Crnu Goru ne plaća carine već samo statističku i sporedne takse, izuzimajući slučajeve koje bi predviđelo ministarstvo finansija.

Čl. 2

Zakon o opštoj carinskoj tarifi važi za uveznu robu iz svih država; a za robu iz ugovornijih zemalja u

onoliko u koliko ugovorima trgovačkim nije drukčije naređenom, a i onda, kad uvoznik zahtijeva promjenu ovog zakona.

Čl. 5

Na predlog ministra finansija, Knjaževska Vlada može odrediti knjaževskim ukazom i veću carinu na robu tuđeg porijekla od one u uveznoj carinskoj tarifi, kao i zabraniti svaki uvoz iz one države, koja primjenjuje na robu crnogorskog porijekla teže mjere od određenijih opštom carinskom tarifom te države.

Čl. 12

Knjaževska Vlada, na predlog ministra finansija može dopustiti slobodan uvoz ljudske i stočarske hrane u slučaju nerodice u zemlji.

Na Cetinju, 6. decembra 1903. god.

Iz Zakona o carinskoj minimalnoj tarifi, Cetinje, 1903. godine

Crnogorski zakonici 1796-1916, II, priredili B. Pavićević i R. Raspopović, Podgorica 1998.

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Nikola Vujošević: „Iz okoline Titograda”, 1954.

Stvaralaštvo Nikole Vujoševića, slikara, teoretičara umjetnosti i slikovnog pedagoga, jednog od nosilaca razvojnih puteva crnogorske likovne umjetnosti druge polovine 20. vijeka, karakteriše posvećenost „totemskoj“ magičnosti prirode, zbog čega je prepoznat kao najdosljedniji crnogorski pejzažista.

Neiscrpan izvor poluvjekovne inspiracije Nikola Vujošević je našao u Kanjonu rijeke Morače, u Platijama. Povezujući snagu ekspresije sa lirizmom, klasiku sa romantikom, on je uspio da ovjekovječi tajne kanjona koje prožima neuhvatljivo, promjenljivo i mistično, ono što izmiče pogledu posmatrača, ali mu se vraća kroz jedinstvo čovjeka i prirode.

U skupštinskoj likovnoj zbirci predstavljen je slikom „Iz okoline Titograda“ koja pripada njegovoj ranoj stvaralačkoj fazi.



KALENDAR



4. maj

- Savjetnik u poslaničkom klubu CDU/CSU koalicije za spoljnu i bezbjednosnu politiku i evropske poslove u Saveznom parlamentu Njemačke Hans-Joachim Falenski boravio u posjeti Skupštini Crne Gore. Falenski je bio glavni gost na tribini: „Crna Gora i Evropska unija – uloga i zadaci parlamenta u procesu evropskih integracija“, u organizaciji Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Fondacije Konrad Adenauer, a zatim ga je primio generalni sekretar Skupštine Damir Davidović.

7. maj

- Završen rad Ad hoc odbora Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, koji je nadgledao parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji 4-7. maja 2012. godine. U radu Ad hoc Odbora učestvovao je poslanik Zoran Vukčević, član parlamentarne delegacije Crne Gore u PS SE.

9. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Erikom Furnierom, direktorom za kontinentalnu Evropu u Ministarstvu inostranih i evropskih poslova Republike Francuske. Furnier je

pozdravio napore koje Crna Gora ulaže na putu ka EU. Takođe, sagovornici su istakli značaj daljeg jačanja veza između parlamenata Crne Gore i Francuske.

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio u oproštajnu posjetu ambasadoru Republike Turske u Crnoj Gori, Nj. E. Emine Birgen Keşolu.

10. maj

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder, koji je i predsjednik crnogorsko-turske parlamentarne Grupe prijateljstva, primio u oproštajnu posjetu ambasadoru Republike Turske u Crnoj Gori, Nj. E. Emine Birgen Keşolu. Ambasadorica Keşolu se zahvalila potpredsjedniku Rastoderu na njegovom ogromnom doprinosu utemeljenju prijateljskih odnosa između Crne Gore i Turske. Potpredsjednik Rastoder je izrazio izuzetno poštovanje za partnerski odnos Republike Turske sa našom državom, istakavši da ambasadorica ostaje jedan od počasnih članova crnogorsko-turskog prijateljstva.
- Predsjednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Džavid Šabović sastao se sa delegacijom Republike Kirgistan u kojoj su, pored poslanika i predstavnika službe kirgizanskog parlamenta, bili i predstavnici ministarstava, NVO sektora i privatni preduzetnici iz oblasti energetike.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

VEĆINA¹. U političkoj nauci, kao i u političkom životu, pod većinom se podrazumijeva veći broj onih koji se u odnosu na relevantnu cjelinu za nešto opredjeljuju. Postoje: prosta, apsolutna, relativna i kvalifikovana većina.

Prosta većina se numerički iskazuje kao 50%+1, što znači da je punovažna odluka za koju se opredijeli više od polovine učesnika u odlučivanju. Kod proste većine se ne radi o većini ukupnog biračkog tijela, nego o većini onih koji su se izjašnjavali o nekom prijedlogu.

Apsolutna većina znači većinu od svih članova biračkog tijela, odnosno onih koji imaju pravo da učestvuju u odlučivanju.

Relativna većina označava da je pobijedio onaj prijedlog ili kandidat koji je dobio veći broj glasova nego drugi, pri čemu relativna većina može da bude manja od polovine ukupnog broja glasova.

Kvalifikovana većina ima dva značenja. U jednom značenju riječ je o brojčanoj veličini koja govori o nekom procentu ili dijelu većem od polovine plus jedan. Najčešće se kategoriše kao dvotrećinska, tročetvrtinska, četvoropetinska itd. Drugo značenje je vrednosno – odnosi se na određenje udjela u odlučivanju onih koji su stručno kvalifikovani za ono o čemu se odlučuje (npr. staleške skupštine u Srednjem vijeku).

¹ Izvor: Radovan Radonjić, *Demokratija*, Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, 2007.

KALENDAR



11. maj

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković sastao se sa rezidentnim ambasadorom Ruske Federacije u Crnoj Gori, Nj. E. Andrejem Nesterenom. Sagovornici su razgovarali o izboru predsjednika i nove Vlade Rusije, odnosima dvije države i dostignućima Crne Gore na putu evropskih integracija. Tema razgovora bila je i nedavno obilježena tristogodišnjica dobrih odnosa dvije zemlje, ali i potreba daljeg unapređenja parlamentarne saradnje.

14. maj

- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Đorđe Pinjatić i članovi Odbora: Šefkija Murić, Halil Duković i Vasel Sinishtaj sa Službom Odbora posjetili instituciju Zaštitnika ljudska prava i sloboda Crne Gore.

15. maj

- Dvodnevni Sastanak predsjedavajućih odborima za zaštitu životne sredine i vanjske poslove, organizovan u okviru parlamentarne dimenzije danskog predsjedavanja Evropskom unijom, završen u Kopenhagenu. Na Sastanku su učestvovali poslanici: Branko Čvor, predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- Generalni sekretar Skupštine Damir Davidović razgovarao sa savjetnikom Vlade Crne Gore u procesu evropskih i evroatlantskih integracija i reforme sistema odbrane Pejđž Rifom. Generalni sekretar informisao je sagovornika o najznačajnijim promjenama ostvarenim u Skupštini u proteklom periodu, sa posebnim osvrtom na usvojene izmjene i dopune Poslovnika.



- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić razgovarao sa predsjednikom Privredne komore Crne Gore Veliomir Mijuškovićem. Tema razgovora bila je održavanje Crnogorskog parlamenta preduzeća, po ugledu na Evropski parlament preduzeća, koji se svake druge godine održava u Evropskom parlamentu u Briselu.
- Potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder učestvovao na panel raspravi o odnosima Crne Gore i Republike Turske, koja je dio programa zvanične posjete mješovite delegacije Velike Nacionalne Skupštine Republike Turske Crnoj Gori. Panel rasprava održana je u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“.

16. maj


- Delegacija Odbora za bezbjednost i odbranu, u sastavu: predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić, članovi Odbora, Obrad Mišo Stanišić i Mehmet Bardhi i savjetnik u Odboru Slaviša Ščekić, učestvovala na konferenciji Američko-jadranske povelje (Adriatic Charter) u Sarajevu. Skup je održan na temu: „Uloga nacionalnih parlamenata u informisanju javnosti o evroatlantskim integracijama“.
- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder, kao predsjednik crnogorsko-turske parlamentarne Grupe prijateljstva, razgovarao sa predstavnicima parlamentarne Grupe prijateljstva iz Velike nacionalne Skupštine Republike Turske, koji su boravili u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Potpredsjednik Rastoder u razgovoru je istakao prednosti Crne Gore, kao što su njen multietnički i međuvjerski sklad, naglasivši postojanje odličnih odnosa između Crne Gore i Turske. Potpredsjednik parlamentarne Grupe prijateljstva iz Turske Šenol Guršan takođe je istakao značaj međudržavne saradnje, posebno u oblasti turizma, obrazovanja i zdravstva.

17. maj

- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Đorđe Pinjatić učestvovao na sastanku Mreže ombudsmana za djecu jugoistočne Evrope (CRONSEE) na temu: „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe“. Sastanak je organizovala institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koja ove godine predsjedava Mrežom ombudsmana za djecu jugoistočne Evrope.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



primio delegaciju Narodne Skupštine Republike Koreje, koju je predvodio potpredsjednik Narodne Skupštine Hong Jae Hijong. Predsjednik Krivokapić i potpredsjednik Hijong istakli su obostrani interes za intenziviranje političkih kontakata na najvišem nivou i unapređenje bilateralne saradnje u svim oblastima.



- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković sastao se sa državnim sekretarom Sekretarijata za evropska pitanja Republike Makedonije Jovanom Andonovskim. Sagovornici su razmijenili iskustva dvije zemlje na putu integracija u EU, naročito u pogledu institucionalizacije pregovaračkih struktura, ali i prilagođavanja parlamenata dinamici različitih faza evropskih integracija.

18. maj

- Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković sastao se sa novoimenovanim nerezidentnim ambasadorom Demokratske Narodne Republike Laos u Crnoj Gori, Nj. E. Kamkeuang Bounteumom.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa Nj. E. Falahom Abdulhasanom Abdulsadom, novoimenovanim izvanrednim i opunomoćenim ambasadorom Republike Irak u Crnoj Gori.
- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić otvorio u skupštinskom holu izložbu „Obnova crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti 1910“, autora Srđe Pejovića, koju je Skupština organizovala u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore. Na prigodnoj svečanosti u prisustvu predstavnika poslaničkih klubova, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, skup je pozdravio i direktor Državnog Arhiva Crne Gore Stevan Radunović.
- U susret Danu nezavisnosti, Skupštinu posjetilo oko 70 učenika petog razreda podgoričkih osnovnih škola „Maksim Gorki“ i „Savo Pejanović“, koji su pred-

sjedniku Krivokapiću uručili čestitke povodom skorašnjeg državnog praznika. Nakon obilaska, učenici su na platou ispred Skupštine kredama crtali poruke u obliku reljefa, zastave, grba Crne Gore, srca, cvijeća i drugih motiva, koje su svojoj domovini darivali za praznik.



- Predsjednik Krivokapić primio Abdelaha Zegoura, novoimenovanog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Kraljevine Maroko u Crnoj Gori.
- Valentina Radulović-Šćepanović, poslanica u Skupštini Crne Gore, šefica delegacije Crne Gore u PS SE i nacionalni koordinator kampanje SE „Jedno od petoro“, otvorila predavanje na temu: „Seksualna zloupotreba djece u turističkim centrima“, koje je održano u okviru kampanje SE, koja ima za cilj da umanj i zaustavi seksualno nasilje nad djecom.
- Poslanica Radulović-Šćepanović učestvovala na tematskom sastanku Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope, pod nazivom „Zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja“.


21. maj

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić čestitao građanima Crne Gore Dan nezavisnosti, 21. maj, sa vrha planine Lovćen. Nakon toga, on je bio gost „Šednika na gumnu“, koji su prvi put pod Lovćenom organizovali Studentsko vijeće Pravnog fakulteta i ELSA. Predsjednik se na početku besjede, na temu „Crna Gora i Evropa“, zahvalio svima koji su se popeli na Lovćen i poklonili sjenama velikog Njegoša.



Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



23. maj

- Objavljen Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi.
- Poslanica Valentina Radulović-Šćepanović, kao nacionalna koordinatorka kampanje Savjeta Evrope „Jedno od petoro“ za Crnu Goru, otvorila panel diskusiju u Rožajama pod nazivom: „Seksualno nasilje nad djecom u kontekstu prevencije trgovine ljudima u pograničnim oblastima i turističkim centrima“. Organizatori panel diskusije su Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Zajednica opština.

24. maj

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se sa šefom Sektora za politiku, evropske integracije i privredu u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Albertom Kamaratom. Generalni sekretar izrazio je zadovoljstvo zbog realnih ocjena Evropske komisije sadržanih u Izvještaju o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi, kojima je prepoznat napredak u radu Skupštine. U kontekstu razgovora o usvojenim izmjenama Poslovnika, generalni sekretar je istakao da se Skupština opredijelila za jedinstven model u pogledu praćenja usklađivanja zakonodavstva, po kojem će svako radno tijelo pratiti i ocjenjivati stepen usklađenosti zakona u oblastima za koje je ono nadležno. Kamarata je ponovio spremnost Delegacije EU u Crnoj Gori da pomogne u definisanju zajedničkih projekata, koji mogu pružiti podršku Skupštini u realizaciji budućih planova.
- U okviru ukrajinskog predsjedavanja Centralno-evropskom inicijativom, u Kijevu održan sastanak Parlamentarnog odbora CEI-PD, pod nazivom „Turizam i mobilnost građana kao važni instrumenti za intenziviranje interakcije između država članica CEI“. Sastanku je prisustvovao član stalne delegacije Skupštine Crne Gore za CEI-PD, poslanik Vasilije Lalošević.

25. maj

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Nj. E. Zlatkom Lagumdžijom. Sagovornici su ocijenili da bilateralni odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine predstavljaju odličan primjer dobrosusjedstva i model uspješne saradnje u regionu.
- Održana redovna sjednica Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Tirani, na kojoj je

učestvovala poslanica Valentina Radulović-Šćepanović.

27. maj

- Završeno IX okupljanje zvaničnika Jugoistočne Evrope i SAD, koje je održano 25-27. maja u hotelu „Splendid“ u Bečićima. Okupljanje je otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.

28. maj

- Završeno Prolječno zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO, koje je održano 25-28. maja u Talinu u Estoniji. U radu Prolječnog zasijedanja učestvovali su stalni članovi delegacije Skupštine Crne Gore, poslanici Borislav Banović i Vasilije Lalošević.
- Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode u sastavu: Đorđe Pinjatić, Šefkija Murić, Husnija Šabović, Ervin Spahić, Budimir Aleksić i Vasel Sinishtaj posjetila JU Dječiji dom „Mladost“ u Bijeloj.

29. maj

- Članovi Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Federalnom Republikom Njemačkom, na čelu sa potpredsjednikom Skupštine Željkom Šturanovićem, sastali su se sa delegacijom članova Parlamentarne grupe prijateljstva za odnose sa državama Jugoistočne Evrope Bundestaga, koju je predvodio poslanik CDU/CSU, Peter Vajs. Delegaciju članova Parlamentarne grupe prijateljstva njemačkog parlamenta primio je i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije sastali su se sa članovima Parlamentarne grupe prijateljstva za odnose sa državama Jugoistočne Evrope Bundestaga. Parlamentarci su razgovarali o napretku Crne Gore u pogledu ispunjavanja obaveza na putu pridruživanja EU.

30. maj

- Predsjednik Krivokapić primio Đanija Bukikija, predsjednika Venecijanske komisije. Predsjednik je ukazao na korisno iskustvo saradnje Skupštine sa Venecijanskom komisijom, posebno tokom rada na Ustavu Crne Gore, kao i u procesu donošenja novog izbornog zakonodavstva i upoznao sagovornika sa aktivnostima u procesu reforme pravosuđa. Ekspert Venecijanske komisije pohvalio je dosadašnju saradnju sa Skupštinom Crne Gore, izražavajući očekivanje da će posao na izmjenama Ustava biti uspješno okončan.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.